



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21. IX 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-1/15-1
VEZA:	
EPA:	909 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1824
Podgorica, 28. avgust 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIKA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određen je dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika

Član 1

U Zakonu o zaštiti topografija poluprovodnika („Službeni list CG“, broj 75/10), u članu 2 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pravo na zaštitu topografije pripada i pravnim sljedbenicima lica iz st. 1 do 3 ovog člana.“

Član 2

U članu 5 stav 3 briše se.

Član 3

U članu 7 stav 2 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Nosilac zaštićene topografije iz stava 1 ovog člana ima pravo da drugim licima dozvoli, odnosno zabrani:“

U tački 2 riječi: “uvoz ili stavljanje u promet” zamjenjuju se riječima: “komercijalnu upotrebu ili uvoz u svrhu komercijalne upotrebe”.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“Isključiva prava na davanje odobrenja ili zabranu komercijalne upotrebe ili uvoza u svrhu komercijalne upotrebe zaštićene topografije ili poluprovodnika proizvedenog upotrebom zaštićene topografije iscrpljuju se nakon stavljanja u promet zaštićene topografije ili poluprovodnika od strane ovlašćenog lica ili uz njegovu izričitu saglasnost, na teritoriji Evropske unije, odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru. “

Član 4

U članu 11 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Kada isključiva prava nastanu u skladu sa st. 1 od 3 ovog člana, lica iz člana 2 ovog zakona imaju pravo na zaštitu topografije u skladu sa odredbama ovog zakona za period koji prethodi nastanku tih prava, pod

uslovom da dokažu da je drugo lice prevarom umnožilo ili komercijalno iskoristilo topografiju ili u te svrhe uvezlo topografiju.

Odredba stava 4 ovog člana ne utiče na pravna sredstva za zaštitu prava nastalih u skladu sa članom 6 st. 2 i 3 ovog zakona.”

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 6 i 7.

Član 5

U nazivu poglavlja V. riječ “GRAĐANSKO” briše se.

Član 6

Član 14 mijenja se i glasi:

“Primjena odredaba drugih propisa

Član 14

Na podnošenje tužbe zbog povrede prava iz topografije, utvrđivanje povrede prava, podnošenje zahtjeva za prestanak povrede prava, oduzimanje i uništenje predmeta, naknadu štete, teret dokazivanja, objavljivanje presude, privremene mjere, obezbjeđenje dokaza, pribavljanje dokaza, obavezu pružanja informacija, alternativne mjere, utvrđivanje lica ovlašćenih za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, hitnost u postupanju, kao i na druga pitanja u vezi građanskopravne zaštite shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju patenti.”

Član 7

Poslije člana 15 dodaju se dva nova poglavlja i dva nova člana koji glase:

“Va. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 15a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko tržišne inspekcije.

Na pitanja inspekcijskog nadzora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju patenti.

Vb. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji protiv zaštićene topografije

Član 15b

Novčanom kaznom od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice koje bez dozvole nosioca zaštićene topografije ili drugog lica koje je takvu dozvolu ovlašćeno da da:

- 1) reprodukuje topografiju na bilo koji način ili u bilo kojem obliku (član 7 stav 2 tačka 1);
- 2) komercijalno upotrebljava ili uvozi u svrhu komercijalne upotrebe topografiju ili poluprovodnik izrađen na osnovu zaštićene topografije (član 7 stav 2 tačka 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana izriče se zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su pretežno bili namijenjeni ili korišćeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja, koji će se obavezno uništiti."

Član 8

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 17a

Odredba člana 7 stav 5 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji."

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o o zaštiti topografija poluprovodnika pristupilo se sa ciljem uvođenja principa unijskog iscrpljenja prava iz topografije poluprovodnika (iscrpljenja prava na teritoriju Evropske unije) sa dejstvom od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, uređenja pitanja nadzora nad sprovođenjem zakona i prekršaja zbog povrede zaštićene topografije, kao i uvođenja shodne primjene odredbi Zakona o patentima na postupak građanskopravne zaštite topografije.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika usaglašen je sa Direktivom Savjeta 87/54/EEZ od 16. decembra 1986. godine o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 izvršena je dopuna člana 2 na način što je poslije stava 3 dodat novi stav kojim je propisano da pravo na zaštitu topografije pripada i pravnim sljedbenicima lica iz st. 1 do 3 ovog člana.

U članu 2 izvršeno je brisanje člana 5 stav 3 Zakona.

U članu 3 izvršena je dopuna člana 7 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika uvođenjem principa unijskog iscrpljenja prava iz topografije poluprovodnika (iscrpljenja prava na teritoriju Evropske unije), sa dejstvom od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Uvođenje principa unijskog iscrpljenja prava jedan je od najznačajnijih zahtjeva koje je Crna Gora u obavezi ispuniti u postupku pristupanja Evropskoj uniji u poglavlju VII – Pravo intelektualne svojine. Takođe, izvršena je i izmjena uvodne rečenice stava 2 ovog člana, kako bi bilo omogućeno propisivanje prekršaja za vršenje radnji iz ovog stava bez dozvole nosioca prava, kao i izmjena stava 2 tačka 2.

U članu 4 izvršena je dopuna člana 11 Zakona način što su poslije stava 3 dodata dva nova stava kojima se uređuje pravo na zaštitu topografije u skladu sa

odredbama ovog zakona i za vremenski period koji prethodi nastanku prava na topografiju, pod uslovom da lica koja imaju pravo na zaštitu dokažu da je drugo lice prevarom umnožilo ili komercijalno iskoristilo topografiju ili u te svrhe uvezlo topografiju.

U članu 5 brisana je riječ "građansko" iz naziva poglavlja V, iz razloga što se članovi koji se nalaze u okviru ovog poglavlja ne odnose samo na pitanje građansko pravne zaštite, već i na druga pitanja zaštite nosioca topografije poluprovodnika.

U članu 6 izvršena je izmjena člana 14 Zakona, propisivanjem shodne primjene odredbi Zakona o patentima na sva pitanja vezana za građanskopravnu zaštitu. Shodna primjena odredbi Zakona o patentima propisana je iz razloga što i Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika, kao i ostali zakoni iz oblasti intelektualne svojine koji su predmet harmonizacije sa pravom Evropske unije u poglavlju VII (Zakon o autorskom i srodnim pravima, Zakon o patentima, Zakon o žigu i Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna), mora biti usklađen sa odredbama direktive 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o sprovođenju prava intelektualne svojine, kojom se uređuje pitanje građanskopravne zaštite. Za shodnu primjenu odredbi Zakona o patentima na pitanja građanskopravne zaštite odlučilo se iz razloga što je novousvojeni Zakon o patentima u postupku njegove izrade od strane Evropske komisije ocijenjen kao usaglašen sa direktivom 2004/48/EZ. Imajući u vidu relativno mali obim Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika, kao i činjenicu da isti od njegovog donošenja do danas nije primijenjen u praksi, bilo je dovoljno uputiti na shodnu primjenu odredbi Zakona o patentima u pogledu građanskopravne zaštite.

U članu 7 dodata su dva nova člana kojima su uređuje pitanje nadzora nad sprovođenjem Zakona i propisuju prekršaji protiv zaštićene topografije.

U članu 8 propisana je odložena primjena člana 7 stav 5 Zakona (koja se odnosi na unijsko iscrpljenje prava), tj. primjena od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U članu 9 uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. PREGLED ČLANOVA KOJI SE MIJENJAJU I DOPUNJAVAJU

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 75/10)

Pravo na zaštitu

Član 2

Pravo na zaštitu topografije poluprovodnika (u daljem tekstu: topografija) pripada njenom stvaraocu.

Ako su dva ili više lica zajednički stvorili topografiju, pravo na zaštitu pripada svim stvaraocima.

Ako je topografija stvorena za vrijeme radnog odnosa stvaraoca ili na osnovu narudžbine, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaraoca ili lice koje je naručilo izradu topografije, ukoliko ugovorom nije drukčije određeno.

Ravnopravnost stranih i domaćih lica

Član 5

Strana pravna i fizička lica, u pogledu registracije i pravne zaštite topografije u Crnoj Gori, uživaju ista prava kao i domaća pravna i fizička lica, ako to proizilazi iz potvrđenih međunarodnih ugovora ili načela uzajamnosti.

Postojanje uzajamnosti iz stava 1 ovog člana dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva.

Strano pravno i fizičko lice, u postupku pred nadležnim organom, zastupa pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: zastupnik) koje je upisano u Registar zastupnika za patente koji vodi nadležni organ ili advokat upisan u Imenik advokatske komore Crne Gore.

Sadržaj, ograničenja i iscrpljenje isključivih prava

Član 7

Nosilac zaštićene topografije ima isključivo pravo komercijalne upotrebe topografije.

Nosilac zaštićene topografije iz stava 1 ovog člana ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:

- 1) reprodukciju topografije na bilo koji način ili u bilo kojem obliku;
- 2) uvoz ili stavljanje u promet topografije ili poluprovodnika izrađenog na osnovu zaštićene topografije.

Isključiva prava iz stava 1 ovog člana, ne primjenjuju se:

- 1) na reprodukciju topografije za nekomercijalne namjene;
- 2) na reprodukciju topografije za analize, evaluacije ili upoznavanje koncepta, procesa, sistema ili tehnika upotrijebljenih u izradi topografije ili u samoj topografiji.

Isključiva prava iz stava 1 ovog člana su iscrpljena nakon stavljanja u promet zaštićene topografije, odnosno poluprovodnika sa tom topografijom od strane nosioca prava ili lica na osnovu saglasnosti nosioca prava.

Datum sticanja i važenja zaštite

Član 11

Zaštita topografije stiče se danom upisa u Registar.

Prava na topografiju važe 10 godina od dana podnošenja prijave nadležnom organu.

Ako je topografija bila prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu prije dana podnošenja prijave iz stava 2 ovog člana, zaštita važi 10 godina od dana kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena.

Prijava se ne može podnijeti nakon isteka roka od dvije godine od dana prve komercijalne upotrebe topografije.

U toku perioda zaštite nosilac zaštićene topografije ima pravo da označi poluprovodnik sa slovom T.

Povreda prava

Član 14

Nosilac prava topografije može tužbom da zahtijeva kod nadležnog suda utvrđenje povrede prava topografije.

U tužbi za utvrđenje povrede prava tužilac ima pravo da zahtijeva:

- 1) utvrđivanje povrede prava;
- 2) prestanak povrede prava;
- 3) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;
- 4) zabranu dalje reprodukcije topografije;

5) zabranu uvoza i stavljanja u promet poluprovodnika izrađenog na osnovu zaštićene topografije;

6) objavljivanje presude o trošku tuženog.

U postupku povrede prava shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuju patenti, u dijelu koji se odnosi na građansko pravnu zaštitu.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	07. Pravo intelektualne svojine	-
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Zaštita- Topografija- Isključiva prava- Iscrpljenje	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

1-01-15
090-31/10

Broj: 02-03-4584/1

Podgorica, 07. maj 2015. godine

MINISTARSTVO EKONOMIJE
- n/r ministra, g-dina Viadimira Kavarića -

Poštovani gospodine Kavariću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 0901-131/5 od 16. aprila 2015. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent*, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i *Izveštaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja*, za sprovođenje *Zakona* nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika*.

S poštovanjem,

 **MINISTAR**
dr. Radoje Žugić

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo ekonomije

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika pristupilo se sa ciljem harmonizacije pojedinih odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u ovoj oblasti, uvođenja principa unijskog iscrpljenja prava, tj. iscrpljenja prava iz topografije poluprovodnika na teritoriju Evropske unije od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te propisivanja postupka inspeksijskog nadzora i uvođenja prekršaja za povredu topografije poluprovodnika.
- Uzroci problema su :
 - a) Djelimična usklađenost postojećeg Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika sa Direktivom 2004/48 Evropskog parlamenta i Savjeta o sprovođenju prava intelektualne svojine i nepostojanje odredbe o unijskom iscrpljenju prava iz topografije poluprovodnika.
 - b) Nepostojanje odredbi o inspeksijskom nadzoru i prekršajima protiv zaštićene topografije poluprovodnika.
- Posljedice problema su:
 - a) Postojanje sistema zaštite topografije poluprovodnika kao prava intelektualne svojine i iscrpljenja prava iz topografije poluprovodnika koji je u pojedinim aspektima različit od sistema koji je na trenutno na snazi u Evropskoj uniji,
 - b) Nemogućnost sprovođenja postupka inspeksijskog nadzora i kažnjavanja za povredu zaštićene topografije poluprovodnika.
- Oštećeni su ili mogu biti oštećeni nosioci topografije poluprovodnika zbog nemogućnosti potpunog ostvarivanja i zaštite svojih prava, kao i potencijalni sticaoci prava iz topografije poluprovodnika.
- Bez navedenih promjena ovaj zakon ne bi bio u potpunosti usklađen sa pravom Evropske unije, što bi moglo predstavljati prepreku na daljem putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Cilj zakona je unaprjeđenje zaštite prava nosioca topografije poluprovodnika, kao i usklađivanje Zakona o zaštiti topografije poluprovodnika sa pravom Evropske unije iz oblasti intelektualne svojine.

- Ciljevi koji će se postići donošenjem ovog zakona usklađeni sa Nacionalnom strategijom intelektualne svojine za period 2012 -- 2015. godine i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2015-2018.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino usvajanjem navedenog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen. Navedeni problem nije moguće otkloniti ni eventualnim kampanjama.
- S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja ovog propisa, kao i činjenice da se u konkretnom slučaju radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, to je usvajanje ovog propisa jedina moguća opcija.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja u propisu će najvjerojatnije uticati na nosioce topografije poluprovodnika u pogledu zaštite njihovih prava, kao i na lica na koja su ta prava prenijeta. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa, a pozitivni se ogledaju u usklađenosti sa pravom Evropske unije.
- Primjena ovog propisa neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Ovim propisom ne utiče se direktno na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i na tržišnu konkurenciju, ali posredno može uticati na odluke privrednih subjekata da zbog visokog nivoa zaštite prava intelektualne svojine osnuju nova privredna društva u Crnoj Gori.
- Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

<ul style="list-style-type: none"> - Nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa. - Vidi prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu. - Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze. - Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore. - Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Ne, s obzirom da usvajanje propisa neće ishodovati finansijskim izdacima/prihodima. - Ne. - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. <ul style="list-style-type: none"> - Korišćena je eksterna ekspertiza tj. ekspertiska pomoć pružena kroz IPA Projekat „Jačanje politika intelektualne i industrijske svojine u Crnoj Gori“. U tekst predloga zakona ugrađene su izmjene koje se odnose na otklanjanje nedostataka na koje je ukazano kroz Zajedničku poziciju Crne Gore i Evropske unije za poglavlje VII – Pravo intelektualne svojine. - O Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika održana je Javna rasprava, a Javnim pozivom upućen je poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta ovog zakona. - Tokom trajanja Javne rasprave nije dostavljena niti jedna primjedba, komentar ili sugestija na Nacrt zakona o izmjenama ili dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa? <ul style="list-style-type: none"> - Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa. - Uprava za inspeksijske poslove (Tržišna inspekcija) će sprovoditi ovaj propis u dijelu vođenja postupaka inspeksijskog nadzora, dok će nadležni sudovi sprovoditi zakon u pogledu vođenja sudskih postupaka za zaštitu prava od povrede, što bi trebalo da doprinese efikasnijoj implementaciji propisa i realizaciji ciljeva. - Ne postoje indikatori kojima će se mjeriti ispunjenost ciljeva. - Ministarstvo ekonomije će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

16.04.2015.

Podgorica

Starješina

MINISTAR

dr Vladimir Kavarić



Dr. I. Lukšić
03/1/2-2/83/2

Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija


Broj: 03/1/2-2/83/2

Podgorica, 21. VII 2015.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 0901-131/14 od 21. 07. 2015. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.



MINISTAR

Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/15/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- Na crnogorskom jeziku	Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
- Na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Protection of Topographies of Semiconductors	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Generalni direktor – Zoran Perišić br.tel. 020 482 212 zoran.perisic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik II –Nebojša Mugoša br.tel. 020 482 219 neboisa.mugosa@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenja propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Pprogramom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	07. Pravo intelektualne svojine, 2.2. Zakonodavni okvir	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2015	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika pomjereno je za III kvartal zbog međuresorskog usklađivanja i slanja EK na komentare	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
31987L0054	
Direktiva savjeta 87/54/EEZ od 16. decembra 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda / Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products OJ L 024 27.01.1987.	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 31987L0054 prevedena je na srpski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/15/08		ME/IU/PZ/15/08		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva savjeta 87/54/EEZ od 16. decembra 1986. o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda/31987L0054				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Protection of Topographies of Semiconductors		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Definicije Član 1. 1. U svrhu ove Direktive: (a) „poluprovodnički proizvod“ je svaki finalni ili poluproizvod: (i) koji se sastoji od mase materijala koja uključuje sloj poluprovodnog materijala, i (ii) koji ima jedan ili više slojeva sastavljenih od	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 3 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	

<p>provodnog, izolacionog ili poluprovodnog materijala, poslaganih u skladu sa unaprijed urađenim trodimenzionalnim uzorkom, i</p> <p>(iii) namijenjen da izvršava, jedino ili zajedno sa drugim funkcijama, elektronsku funkciju;</p> <p>(b „topografija“ poluprovodničkog proizvoda je niz povezanih slika, određenih ili kodiranih na neki način;</p> <p>(i) koje predstavljaju trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih se poluprovodnički proizvod sastoji; i</p> <p>(ii) u tom nizu svaka slika sadrži šablon ili deo šablona površine poluprovodničkog proizvoda u svakoj fazi njegove proizvodnje;</p> <p>(c) „komercijalno korišćenje“ je prodaja, zakup, iznajmljivanje ili bilo koji drugi način trgovinske raspodele, ili ponude u tu svrhu. Međutim, u svrhu člana 3. stav 4., člana 4. stav1., člana 7. stavovi 1., 3. i 4., „komercijalno korišćenje“ neće uključivati korišćenje pod uslovima povjerljivosti u mjeri gde ne dolazi do dalje raspodjele trećom licima, osim kada se topografija koristi pod uslovima povjerljivsti neophodnim po mjeri preduzetoj u skladu sa članom 223. stav1. tačka b) Ugovora.</p> <p>2. Savjet, kvalifikovanom većinom glasova na predlog Komisije, može izmijeniti i dopuniti stav 1. tačke a) podtačke (i) i (ii) da bi se pomenute</p>				
---	--	--	--	--

<p>odredbe prilagodile u smislu tehničkog napretka.</p>				
<p>Zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda</p> <p>Član 2.</p> <p>1. Države članice će zaštititi topografije poluprovodničkih proizvoda usvajanjem zakonskih odredbi kojima se prenose isključiva prava u skladu sa odredbama ove Direktive.</p> <p>2. Topografija poluprovodničkog proizvoda će biti zaštićena u onoj mjeri u kojoj zadovoljava uslove da predstavlja rezultat intelektualnih napora svoga tvorca i nije uobičajena u industriji poluprovodnika.</p> <p>Kada se topografija poluprovodničkog proizvoda sastoji od elemenata koji su uobičajeni u industriji poluprovodnika, ona će biti zaštićena samo u onoj mjeri ukoliko kombinacija takvih elemenata, uzetih kao cjelina, zadovoljava gore navedene uslove.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 6 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika</p>	
<p>Član 3</p> <p>1. U skladu sa stavovima od 2. do 5., pravo na zaštitu će se primjenjivati u korist lica koja su tvorcima topografija poluprovodničkih proizvoda.</p> <p>2. Države članice mogu donijeti odluku da,</p> <p>(a) kada je topografija stvorena u toku</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 2 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika</p>	

<p>zaposlenja njenog tvorca, pravo na zaštitu će se primijeniti u korist poslodavca tvorca, osim ako se u uslovima zaposlenja ne navodi drugačije;</p> <p>(b) kada je topografija stvorena po ugovoru koji nije ugovor o radu, pravo na zaštitu će se primijeniti u korist ugovorne strane koja je poručila topografiju, osim ako osim ako se u ugovoru ne navodi drugačije.</p> <p>3. (a) U pogledu lica koja se pominju u stavu 1., pravo na zaštitu će se primijeniti u korist fizičkih lica koji su državljani države članice ili imaju stalno prebivalište na teritoriji države članice.</p> <p>(b) Kada države članice donose odluku u skladu sa stavom 2., pravo na zaštitu će se primeniti u korist :</p> <p>(i) fizičkih lica koji su državljani države članice ili imaju stalno prebivalište na teritoriji države članice;</p> <p>(ii) kompanija ili ostalih pravnih lica koja imaju materijalni i efektivan industrijski ili trgovački poslovni prostor na teritoriji države članice.</p> <p>4. Kada ne postoji pravo na zaštitu u skladu sa ostalim odredbama ovog člana, pravo na zaštitu će se takođe primeniti u korist lica koja se pominju u stavu 3. tačka b) podtačke (i) i (ii) koja:</p> <p>(a) prva komercijalno koriste unutar države</p>				
--	--	--	--	--

<p>članice topografiju koja još nije komercijalno korišćena bilo gde u svijetu; i</p> <p>(b) su dobila isključivo ovlašćenje da komercijalno koriste topografiju širom Zajednice od lica koja imaju pravo da njom raspolažu.</p> <p>5. Pravo na zaštitu će se takođe primjenjivati u korist nasljednika prava lica koja se pominju u stavovima od 1. do 4.</p> <p>6. U skladu sa stavom 7., države članice mogu pregovarati i sklapati ugovore ili sporazume sa trećim državama i multilaterane Konvencije o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda poštujući pritom zakonodavstvo Zajednice, a posebno pravila utvrđena u ovoj Direktivi.</p> <p>7. Države članice mogu započeti pregovore sa trećim državama sa ciljem da prošire pravo na zaštitu na lica koja nemaju koristi od prava na zaštitu u skladu sa odredbama ove Direktive. Države članice koje započnu takve sporazume će o tome obavijestiti Komisiju.</p> <p>Kada država članica želi da proširi zaštitu na lica koja drugačije nemaju koristi od prava na zaštitu u skladu sa odredbama ove Direktive ili da zaključi ugovor ili sporazum o proširenju zaštite sa državom nečlanicom, ona će o tome obavijestiti Komisiju. Komisija će o tome obavijestiti ostale države članice. Država članica će proširenje zaštite ili zaključenje ugovora ili</p>				
--	--	--	--	--

<p>sporazuma držati u stanju mirovanja u periodu od jednog meseca od datuma kada o tome obavijesti Komisiju. Međutim, ako u toku tog perioda Komisija obavijesti državu članicu koja je u pitanju o svojoj nameri da podnese predlog Savjetu da sve države članice prošire zaštitu u pogledu lica ili države nečlanice na koje se ona odnosi, država članica će proširenje zaštite ili zaključenje ugovora ili sporazuma držati u stanju mirovanja u periodu od dva meseca od datuma kada članica pošalje obaveštenje.</p> <p>Kada, pre isteka pomenutog dvomesečnog perioda, Komisija podnese takav predlog savetu, država članica će proširenje zaštite ili zaključenje ugovora ili sporazuma držati u stanju mirovanja u periodu od dodatna četiri meseca od datuma kada je predlog podnet.</p> <p>Ukoliko obaveštenje Komisije ili predlog ili odluka Saveta izostanu u okviru gore pomenutih vremenskih rokova, država članica može proširiti zaštitu ili zaključiti ugovor ili sporazum.</p> <p>Savjet će kvalifikovanom većinom glasova usvojiti predlog Komisije da se proširi zaštita, bilo da je on dat posle obaveštenja države članice u skladu sa prethodnim stavom ili ne. Odluka Savjeta na osnovu predloga Komisije neće spriječiti državu članicu da proširi zaštitu na lica, pored onih koji će biti pod zaštitom u svim državama članicama, koja su uključena u sva predviđena proširenja, sklopi ugovor ili sporazum po obaveštenju, osim ako Savjet</p>				
--	--	--	--	--

<p>kvalifikovanom većinom glasova ne odluči drugačije.</p> <p>8. Predlog Komisije i odluke Savjeta u skladu sa stavom 7. biće objavljene radi informisanja u Službenom listu Evropskih zajednica.</p>				
<p>Član 4.</p> <p>1. Države članice mogu obezbediti da se isključiva prava prenijeta u skladu sa članom 2. ne ostvare niti dalje primjenjuju na topografiju poluprovodničkih proizvoda ukoliko ne bude podnijeta odgovarajuća prijava za registraciju javnim vlastima u roku od dvije godine od njenog prvog komercijalnog korišćenja. Države članice mogu, pored pomenute registracije, zahtijevati da se kod javnih vlasti deponuje materijalna identifikacija, primer topografije ili njihova kombinacija, kao i izjava sa datumom prvog komercijalnog korišćenja topografije u slučaju da prethodi datumu prijave za registraciju. 2. Države članice će obezbijediti da materijal deponovan u skladu sa stavom 1. ne bude dostupan javnosti ako je poslovna tajna. Ova odredba ne predstavlja prepreku za objelodanjivanje pomenutog materijala na osnovu sudskog naloga ili naredbe nekih drugih merodavnih vlasti licima koja učestvuju u parničanju u vezi sa pravosnažnošću ili povredom isključivih prava koja se pominju članu 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 stav 4, čl 8, čl 9 stav 7 i članom 11 stav 4 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika</p>	

3. Države članice mogu zahtijevati da se registruju prenosi prava na zaštićenu topografiju.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
4. Države članice mogu zahtijevati da se za registraciju i deponovanje u skladu sa stavovima 1. i 3. vrši plaćanje naknade koja neće biti veća od njihovih administrativnih troškova.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 9 stav 7 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
5. Propisivanje uslova za ispunjenje dodatnih formalnosti radi ostvarenja ili održavanja zaštite nije dozvoljeno.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Uslovi iz navedene odredbe direktive nijesu propisani	
6. Države članice koje zahtijevaju registraciju određiće pravne lekove u korist lica koja ima pravo na zaštitu u skladu sa odredbama ove Direktive koje može da dokaže da je drugo lice zahtijevalo i dobilo registraciju topografije bez njegovog ovlašćenja.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 4 stav 4 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>1. Isključiva prava koja se pominju u članu 2. uključivaće i prava na ovlašćenje ili zabranu nekog od dolje navedenih dela:</p> <p>(a) reprodukciju topografije u mjeri u kojoj je</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>U članu 7 stav 2 uvodna rečenica mijenja se i glasi:</p> <p>„Nosilac zaštićene topografije iz stava 1 ovog člana ima pravo da drugim licima dozvoli, odnosno zabrani:”</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je i članom 7 i članom 15 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	

<p>zaštićena po članu 2. stav 2;</p> <p>(b) komercijalno korišćenje ili uvoz u tu svrhu topografije ili poluprovodničkog proizvoda porizvedenog korišćenjem topografije.</p> <p>2. Uprkos stavu 1., država članica može dozvoliti reprodukciju topografije privatno u nekomercijalne svrhe.</p> <p>3. Isključiva prava koja se pominju u stavu 1. tačka a) neće se odnositi na reprodukciju u svrhu analiziranja, procene ili podučavanja ideja, procesa, sistema ili tehnika sadržanih u topografiji ili same topografije.</p> <p>4. Isključiva prava koja se pominju u stavu 1. neće se proširivati na neko od dela u pogledu topografije koja zadovoljavaju zahteve iz člana 2. stav 2. stvorene na osnovu analize i procene druge topografije, izvršene u skladu sa stavom 3.</p> <p>5. Isključiva prava na ovlašćenje ili zabranu djela navedenih u stavu 1. tačka b) neće se odnositi na djela počinjena pošto su topografija ili poluprovodnički proizvod pušteni u promet u državi članici od strane lica koja ima pravo na puštanje u promet ili uz njegovo ovlašćenje.</p> <p>6. Lice koje, kada dobije poluprovodnički proizvod, ne zna, ili nema opravdane osnove da vjeruje da je proizvod zaštićen ekskluzivnim</p>	<p>U tački 2 riječi: “uvoz ili stavljanje u promet” zamjenjuju se riječima: “komercijalnu upotrebu ili uvoz u svrhu komercijalne upotrebe”</p> <p>Član 7, stav 2, tačka 2</p> <p>2) “komercijalnu upotrebu ili uvoz u svrhu komercijalne upotrebe” topografije ili poluprovodnika izraženog na osnovu zaštićene topografije.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>“Isključiva prava na davanje odobrenja ili zabranu komercijalne upotrebe ili uvoza u svrhu komercijalne upotrebe zaštićene topografije ili poluprovodnika proizvedenog upotrebom zaštićene topografije iscrpljuju se nakon stavljanja u promet zaštićene topografije ili poluprovodnika od strane ovlašćenog lica ili uz njegovu izričitu saglasnost, na teritoriji Evropske unije, odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru.”</p>			
---	---	--	--	--

<p>pravom koje je prenijela država članica u skladu sa ovom Direktivom neće biti spriječeno da komercijalno koristi taj proizvod.</p> <p>Međutim, za djela počinjena kada lice zna ili ima opravdane osnove da veruje da je poluprovodnički proizvod zaštićen na taj način, država članica će obezbijediti da na zahtev nosioca prava sud može zahtijevati, u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva, plaćanje odgovarajuće odštete.</p> <p>7. Odredbe stava 6. će se primjenjivati na naslednike lica koje je nosioc prava a koje se pominje u prvoj rečenici tog stava.</p>				
<p>Član 6.</p> <p>Države članice neće uslovljavati isključiva prava koja se pominju u članu 2. datim licencama, samo iz razloga što je protekao određeni vremenski period, automatski, i po zakonu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika ne sadrži predmetna uslovljavanja</p>	
<p>Član 7.</p> <p>1. Države članice će obezbijediti da se isključiva prava koja se pominju u članu 2 ostvaruju:</p> <p>(a) kada je registracija uslov za ostvarivanje isključivog prava u skladu sa članom 4., na raniji od sledećih datuma:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika</p>	

<p>(i) datuma kada se topografija prvi put komercijalno koristi bilo gde u svijetu;</p> <p>(ii) datuma kada je prijava ili registracija podneta u odgovarajućem obliku; ili</p> <p>(b) kada je topografija prvi put komercijalno korišćena bilo gdje u svijetu;</p> <p>(c) kada je topografija prvi put određena ili šifrirana.</p>				
<p>2. Kada se isključiva prava ostvaruju u skladu sa stavom 1. tačka a) ili b), države članice će obezbijediti, za period prije ostvarenja tih prava, pravne lijekove u korist lica koje ima pravo na zaštitu u skladu sa odredbama ove Direktive koje može da dokaže da je drugo lice na nepošten način reprodukovalo ili komercijalno koristilo ili uvezlo topografiju u tu svrhu. Ovaj stav ne treba da predstavlja prepreku za pravne lijekove na raspolaganju za ostvarenje isključivih prava datih u skladu sa članom 2.</p>	<p>Član 4</p> <p>U članu 11 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>“Kada isključiva prava nastanu u skladu sa st. 1 od 3 ovog člana, lica iz člana 2 ovog zakona imaju pravo na zaštitu topografije u skladu sa odredbama ovog zakona za period koji prethodi nastanku tih prava, pod uslovom da dokažu da je drugo lice prevarom umnožilo ili komercijalno iskoristilo topografiju ili u te svrhe uvezlo topografiju.</p> <p>Odredba stava 4 ovog člana ne utiče na pravna sredstva za zaštitu prava nastalih u skladu sa članom 6 st. 2 i 3</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	ovog zakona.”			
<p>3. Isključiva prava prestaju 10 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je topografija prvi put komercijalno korišćena bilo gdje u svijetu, ili, ako je registracija uslov za ostvarenje prava ili produženje primjene isključivih prava, 10 godina od ranijeg od donjih datuma:</p> <p>(a) kraja kalendarske godine u kojoj je topografija prvi put komercijalno korišćena bilo gdje u svijetu;</p> <p>(b) kraja kalendarske godine u kojoj je prijava za registraciju podnijeta u odgovarajućem obliku.</p> <p>4. Kada topografija nije komercijalno korišćena bilo gdje u svijetu u periodu od 15 godina od datuma kada je prvi put određena ili šifrirana, sva isključiva prava koja postoje na osnovu stava 1. će isteći i nikakvo novo isključivo pravo neće postojati osim ako se ne podnese prijava za registraciju u odgovarajućem obliku u pomenutom periodu u onim državama članicama gde je registracija uslov za ostvarenje prava ili produženu primjenu isključivih prava.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 12 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
<p>Član 8.</p> <p>Zaštita data za topografije poluprovodničkih proizvoda u skladu sa članom 2. neće se proširiti na ideju, proces, sistem, tehniku ili šifrovanu informaciju sadržanu u topografiji osim na samu</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika ne sadrži mogućnost	

topografiju.			proširenja zaštite na način zabranjen u članu 8 direktive.	
<p>Član 9.</p> <p>Kada zakonodavstvo država članica obezbeđuje da poluprovodnički proizvodi proizvedeni korišćenjem zaštićenih topografija mogu imati oznake, kao oznaka će se koristiti veliko slovo T kao što sledi: T, 'T', [T], T, T * ili T.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 11 stav 5 Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika	
<p>Produžena primena ostalih zakonskih odredbi</p> <p>Član 10</p> <p>1. Odredbe ove Direktive neće predstavljati prepreku za zakonske odredbe koje se odnose na patentna i prava modela korišćenja.</p> <p>2. Odredbe ove Direktive neće predstavljati prepreku za:</p> <p>(a) prava koja prenose države članice ostvarujući svoje obaveze po međunarodnim ugovorima, uključujući odredbe kojima se ta prava proširuju na državljane, ili stanovnike na teritoriji određene države članice;</p> <p>(b) pravo vlasništva u državama članicama, sa ograničenjem reprodukcije crteža ili ostalih umetničkih prikaza topografija njihovim kopiranjem u dvije dimenzije.</p> <p>3. Na zaštitu koja se daje nacionalnim zakonodavstvom topografijama</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

poluprovodničkih proizvoda određenim ili šifriranim prije stupanja na snagu nacionalnih odredbi kojima se ozakonjuje Direktiva, ali ne kasnije od datuma navedenog u članu 11. stav 1., neće uticati odredbe ove Direktive.				
Završne odredbe Član 11 1. Države članice će usvojiti neophodne zakone, propise ili administrativne mere kako bi se uskladile s ovom direktivom do 7. novembra 1987. 2. Države članice će obezbijediti da se Komisiji dostave tekstovi glavnih odredbi nacionalnog zakonodstva koje usvajaju u oblasti koju pokriva ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 12 Ova Direktiva je upućena državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		